

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	2 céntims.
Fòra de Palma »	2 1/2 »
Números atrassats »	4 »

Sonarà cada dissapte, si té vent à sa flauta.

S'envian es números à domicili, tant à dins Ciutat com à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (carri des Call n.º 10), 1 pesseta à conte de 16 números.

## SES GERMANETES DES POBRES.

«Entre ses misèries humanes n'hi ha una que sobrepuja à totes ses altres en torment moral; y es s'estat d'un pobre vey desvalgut, atxacós y sense forces per resistir sa estreñedat de sa pobresa.»

F. RIBEYRE.

(Histoire des Petites Sœurs des pauvres.)

## II.

Es vicari d'un llogaret de pròp de mar, à la Bretanya, se passá p' es cap fundá una casa de refugi per veys desamparats; una pobre jove s'oféri à posá en planta aquella idèa; es cap de molt pòch temps s'en hi havian agregades altres dues, y entre elles tres, y ses llimosnes que les feyan, mantenian y culturavan dotze personnes miserables de avansada edat.

D'allà parti s'exemple. Sols han passat 38 anys, y avuy en dia son més de doscentes ses cases de refugi que se troban establides dins Euròpa, y passa de 20 mil es número de veyels acollits. (a)

Ses dones que s'en cuydan s'anomenan *Germanetes des pobres*. Sa primera que baix de ses instruccions d'aquell Vicari (*Le Pailleur*) se consagrà à n'aquesta obra de Misericòrdia, prengué es nom de *Maria Augustina de la Consolació*, encara viu y es sa Superiora general d'aquests establiments, que en mitx des nostre sigle son sa milló prova de sa divinitat de ses màximes cristianes.

La Regla y s'únic propòsit d'aquestes Germanetes es: olvidarse de si mateixes, y prodigá à n'es pòbres veys tots es cuidados possibles per amor à Déu.

Sempre les veuréu de bòn humò, dotades d'una paciencia inagotable, d'una resignació à tota ultransa y d'es vertadé esperit de s'Evangèli.

Còm més repugnats son es servicis que reclaman es seus pòbres, amb més

gust y més bòn amor los desempeñan. Tothom sab qu'un vey malalt y pòch habituat à conteni es seu gèni, devegades aspre, es mal d'aconhortá; pues ses Germanetes saben lograrò amb sa matexa maña y suavidat amb à que una mare agombola es seus infants.

Anau à veurerles y vos admiraréu de sa netedat, de s'orde y bòn govern que reyna dins aquella casa, entre personnes de distinta educació y procedència. Tot es armonia, tot es benestar y pau y sant conhòrt d'ets esperits.

A n'es baldats y cegos, una Germaneta los passetja; à n'es qu'han perduda s'eyma, una Germaneta los vest y los despuya y los alimenta à cuyerades; à n'es qui estan malalts, una Germaneta los anima y los cura ses llagues; à n'es qui se mòren, una Germaneta los tanca ses pipelles y los amortaya.

Aquells que tant bravetjan de *sprites fòrts*, que vajin à veureu y jò los assegur que s'empagahirán des seu coratje.

Axò es lo que passa dins la casa.

Però, còm se manténen? De llimosna.

Ses Germanetes no poden teni més bens que purament sa casa ahont habitan; no poden teni rendes. Elles sols ténen molta *Fé* en Déu que no abandona ses séues criatures; molta *Esperansa* en ses ànimes piadoses que los daràn auxili à temps que l' necessitin; y molta *Cariitat*, immensa y fervorosa per *demaná* à n'es richs y per *doná* à n'es pòbres.

Per axò surten cada dia à replegá almoyna per plases y carrés, de pòbles y de viles, y de pòrta en pòrta; y rebén comestibles y monedes, y móbles y vestits; y tot heu agrahexen amb alegre cara y humils mòdos y paraules santes.

Y si vé un dia qu'en llòch d'una llimosna rebén una bufetada, saben contestà à n'es miserable vil que los ho pèga: — *Axò ha estat per mi; i y ara que'm dona p' es pobres veyets desgraciats?* (b)

## III.

Don Miquel Gamundi Pre., al cèl sia,

(b) Es un des molts de fets històrichs que se poden cità, en prova de sa seu virtuosa valentia.

promogué sa venguda de ses Germanetes à Mallerca.

Dia 9 de Jané de 1877 s'establiren, recuyint sa primera veya, à ca'n Aspré, carri de Zagrana.

Dia 6 d' Agost des mateix any, se mudáren à una casa de la Senyora Doña Catalina Zaforteza, pròp d'es Call; les hi obligá sa falta d' habitacions higièniques.

Dia 7 de Juny de l'any 78, passáren à ca'n Salaà, des Marqués de la Romana, devòra Santa Creu, y aqui viuen perque sa casa es seu. Los ho adquiriren uns quants benefactós de còr noble y caritatius, pagantne sobre 20,000 duros (c). Ses obres qu'hey han fetes han costat uns 2,000 duros, y encare los manca s'oratori.

Ses Germanetes qu'hey ha en aquesta casa-hospici son dotze; sa superiora se nomena *la Bòna Mare* y es sa que fa cap y dirigeix en tot y per tot s'establiment. N'hi ha tres que tenen s'incumbència de replegá llimosnes, en dinés y en espècies; dues infermeres, una encarregada de sa sala de ses dones, un altre de sa d'ets homos; una encarregada des vestuaris, una de sa cuyna, una de sa bugadaria y per últim una de guardà à sa porta.

Avuy per vuy tenen alojats 140 pòbres, dels quals hey ha 68 homes y 71 dones.

Clasificats per edats n'hi ha: 53 que ténen de 60 à 70 anys; y 87 qu'en fan de 70 à 91. (d)

Es gasto de la casa suma sobre 300 duros cada mes, per consum ordinari; de manera que 152 personnes se manténen à rahó de 13 *dècimes de real* cada una; per dieta. (e)

(c) Don Salvadó Coll contribuï amb la major cantitat; no citam altres nòms perque mos es impossible estamparlos tots.

(d) Se fixa es minimum de xexanta anys per que sol essé s'estabilit à ses cases des continent. Ses Germanetes han observat després, que à n'aquesta edat, es flies de Mallorca no han envellit tant còm à altres països. Axò se pòt atribuir à que ses costums nòstres, no han estat fins are tan depravades ni es trabays de fàbrica tan texuchs còm son à dins ses grans poblacions des continent.

(e) Se sobrentén qu'aquest gasto es per còdes que no se recuyexen en espècie, còmes ara es pà que s'ha de fé apòsta amb molta mòlla, oli, carn, etc.

(a) Fins à ses Amèriques ha relat aquesta institució, que cada dia va estenguentse prodigiosament.

Es sacerdot qu' assisteix à la casa, desempeña es seu ministèri gratis *et pro amore Dei*.

Es métje que visita es malalts, no cobra cap visita.

Ses cosidores que serzexen sa ròba, no cobran es jornal.... la major part de elles son señores que donan à così lo seu.

Qui no vulga creure en ses nòstres paraules, qu' hey vaji à veureu, y creurà en ses séues òbres; está ubert per tothòm, à tota hora del dia.

Allá han dat posada à tots es veys de més de xexanta anys que, sense formació d'espeditius, han demostrat que los mancava subsistència. No los demanan quina religió professan, y fins y tot n'han rebut un de mòro, pues no distingeixen entre si son jueus o samaritans; sa séua Caritat tot heu abriga y Déu fa lo demés.

¡Dotze Germanetes qu'alimentan es còs y s'esperit de 140 veys!

Han vengut de França; (f) allá dexàren ses families y es seus afèctes, per veni à Mallorca, s'illa venturosa ahont pareix que no hey havian de trobá gent desgraciada. Elles han sacrificat sa séua vida per allargá y endolsí ses des seus pròxims.

Quant les veuréu passá amb sa capa negra, coló de ses desgracies de sa vida humana, captant de pòrta en pòrta, recordauvos que Cristo Déu ha dit: es bé que fareu à n'es pòbres per amor de mí, jò l'hauré rebut, y es dia del Judici vos serà abonat en conte.

### III.

No'n mancan, per desgracia, qui, ignorant la pura veritat de tot lo qu' havem dit, judican malament s'institució de ses Germanetes des pòbres, y demonstran que no los tenen molt la pia. Aném à veure ses rahons que donan.

«S'institució que té per objecte recullir, cuydá y mantenir es pòbres veys, la major part des quals tenen parents, contribuix à desmoralisá certes famílies, alleugerant à n'es fiys desagrábits sa càrrega de sos pares, tan tòst com arriban à s'edat en que sols fan menjá y destorbá la casa. Sense aquests establiments, no s'interromprien ses relacions des bon amor que deuen es fiys à nes séus pares, y sa cadena de devêrs que ferma ets avis, pares, fiys y néts dins ses famílies, maldement costás un pòch d'efors, mantendria senceres totes ses séues baules, fins y tant que la mort les dessaldás. Aquests establiments son part y causa perque molts de fiys amb escusa de que no poden aguantarlos pús, se desfassin de sos parcs enviantlos à *ca ses Germanetes* que s'en encarregan, mentres ells folgan à les amples.»

(f) N'hi ha unes quantes d'españoles. Sabem que n'hi ha una de mallorquina en es noviciats, y un altre de postulant.

Si tot axò fos vé, no hey ha cap dupte que la pobrèa dins sa nostra societat tendria un motiu més per desmoralisar-se; però, venturosament son molt de conte es fiys desnaturalisats que se portan tan indignament en sos séus pares; y quant arriba aquest cas raro, basta qu' es veys demostrin à ses Germanetes qu' hey van contra sa voluntat pròpia, y no serán admesos. A Palma n'hi ha hagut exemples.

Pero, suposem cas qu' un fiy mal entrañat y egoista induex y giña à nes séus pares xexantins perque demanin entrada à ca ses Germanetes, poguentlos mantenir, y suposem qu' elles enganades donin acobro a n'aquests veys en proporció d' un cinch per cent d' ets acullits; i seria axò un motiu racional per condemnà aquesta institució, privant des beneficis de sa Caritat à noranta cinch desgraciats de bòn-de-veres?

Molt abans d' arribá à n'aquest estrem, podriam abolir ses cases d' ets Exposits, pues tothòm sab que desgraciadament son ets amagatays en que confian ses mares criminals.

Si tal ànsia tenim de que se desmoralisin ses famílies afluxant es vincles de bòn afècte y natural auxili qu' un fiy deu à sos pares; i perquè no s'esveyexen tantes llorigueres ahont s'hi refugian es joves viciosos, dexanthi sa salut, y moltes vegades es doblerets suats p' es séus malanats pares?

Si som tan rigoristes en principis, comensem per allá ahont se deuria comensá.

Uns altres diuhem: «Concedim qu' aquesta institució es una gran cosa; emperò à Palma gens de falta hey feya: tenim un Hospital y una Casa de Misericòrdia que may s'ha vista plena; que vajin allá es pòbres.»

Ni l'Hospital ni La Misericòrdia poden satisfé cumplidament ses necessitats de 140 jays; en primé llòch, perque es pobrets, sans o malalts d' edat tan avansada, reclaman un servici y una sollicitut especial que solaient se pòt prodigá per àngels com ses Germanetes; y en segon llòch perque està ben demostrat qu' entre ets establiments de Beneficència, es retgits per sa Caritat particular o individual soLEN esser més econòmichs y més exemplàs en tots concepcions qu' ets intervenguts per s'element oficial; y entenguemmos, que l'Hospital y La Misericòrdia de Ciutat, sabem y confessam qu' avuy en dia se troban ben servits y ben administrats.

Per altre part: si perque ja tenim dos establiments públichs per donar estatje y socós à nes desgraciats, no n'ha guessim de consentir d'altres; sa matexa rahó hey hauria per no deixar fé ni més teatros, ni més circos, ni més cassinos; y axò seria un absurdo. Sigam consequents, y visca la santa llibertat.

Y per últim, diuhem, valguentse de tota casta de sofismes: «Enhorabòna

qu' hey haja una casa de refugi servida per ses Germanetes des pòbres; però, que no les dexin captà de casa en casa; sa lley heu prohibeix. Quant y més que ses cantidats qu' han replegades los bastan y los sobran. *Elles han remés crescudes cantidats à nes seu Centro, y Déu sab aquests dobles perque serveixen.*»

Sa lley que prohibeix sa mendicidad, se degué fé per càstich des vagos y no des pòbres vertades; pues seria una lley iniciua, contraria à s'esperit des Catolicisme qu' encara diuhem que profesa es Govèrn d'Espanya. ¿No es es Govèrn qu' ha permès captà, de casa en casa, p' es desgraciats de Murcia y d'Oriola? Y ningú ha dit que s'infringís sa lley.

Quant sa lley que prohibeix es jòchs, quant sa que prohibeix ses propagandes immorals se complexen à mitjies o no se complexen; i justament sa que regula s'exercici de sa virtut més nòble s'hauria d' aplicar amb un rigorisme inhumà? Tendrem sa llibertat funesta de fé mal, y no tendrem sa santa llibertat per obrar bé?

Que don qui vol donar, enhorabòna; pues à ningú s'obliga.

«*¿Qu' han remesas cantidats crescudes?*... ¡Axò no es veritat! Déu perdon es mal qu' han fet, à n'es qui, sense pensar-ho, han forjada tal mentida. (g)

Santes heroïnes, que vos sacrificau per assistí, à terra estranya, à n'es pòbres veys y desvalguts: benhida sia s' hora que vengueren à Mallorca, à captà almoyna en nom de Déu y per amor del proxim. S'exemple que donau revivarà dins tots es nòbless còrs sa fé en la Providència; sa caritat des nòstros paisans ferà majors miracles; y si alguns cegos d' esperit vos gòsan escarnir, no n' fassee cas. Es sum d'un batzerà que's cala fòch dins aygos corrompudes, no basta per enterholí sa llum des sol.

MOSSEN LLUCH.

### DE MÉS VERDES S'EN MADURAN.

Si no tens lletra, ni renda,  
Si sa feyna te fa pò,  
Si no tens cap cayre bò,  
¡No't retgirs! tendrás hasienda;  
Tindrás títols. Vuy en dia  
Ja no hey ha cap malaltia  
Que certs metges no la curen:  
Enginé! Amb quatre fems  
Y bon temps,  
*De més verdes s'en maduran.*

(g) Lo qu'es ben cert que molt sovint los han mancat recursos, y qu' encara no estan del tot cabals en so forn. Aquells que vulgar envia dobles fòra Mallorca, sia per lo que sia, teneb sovints mèdis per ferhò sense molesta ses pòbres Germanetes.

Un fiy té es nostro forné  
Qu' es més passat, confegia;  
Ell ha fet tanta de via  
Que ja's tot un Batxillé...  
Ervissenç: jque té que veure!  
Afegeixen, y heu pòts creure,  
Qu' es Juñy, si ses coses duran,  
Tindrà borta y doctorat:

Estimat,  
*De més verdes s'en maduran.*

Un pólissa qu' es presili  
Se guañá amb moneda falsa,  
Avuy sobre tothoin s'als  
D' altres embuys amb s'ausili.  
¡No's res que fassa papé!  
De ses persones de bé  
Ara qu' es píllastres suran,  
Será jutje,... y no t' en rigues.

D' altres figues  
*Molt més verdes ne maduran.*

Vé de la vila un pagés  
De front baix, galtes vermeyes,  
Pèus plans y llargues oreyes,...  
D' aquells qu' es toix trèu bon pes.  
Si t' diu que llatí estudia,  
Digues qu' heu cont à sa tia:  
Però si es séus li asseguran  
Palmatoria y quatre ciris,...  
¡No t' admiris!

*De més verdes s'en maduran.*

Neix un ruch; el me desmaman,  
Trèu quatre pels, silabetja,  
Cita à Voltaire, y bravetja,  
Y tot un sabi l' aclaman.  
Va à n'es club, crida, flastoma  
Del rey, d' es congrés, de Roma,  
Y de tots es qui figurán.  
¿No creus que serà aviat  
Diputat?

*De més verdes s'en maduran.*

Si sents dí, qu' un perdulari  
Es gentil-hom y marqués,  
Si t' diuen qu' un cotxé es  
De Foment Subsecretari;  
Que es bedels son Directós,  
Y es fossés Governadós,  
¡No t' espantis! Si t' apuran,  
Creu y tot que serà rey

En Ney-Ney:

*De més verdes s'en maduran.*

MADÒ CLARA DE SON CLAR.

## ALTRE DICCIONARI.

Are que s'en publican y s'en anuncian tants de Diccionaris mallorquins, amb una competència encesa, serà còsa de que L' IGNORANCIA també p' es seu conte en publich un de nou, que fins are ningú ha gosat emprende.

Ja's segú que n'hi haurá d'envejosos que, en haverli passat sa vista per demunt, el criticarán tatxantlo de vocabulari; però nòltros estam ben conven-

suts de que, axí y tot, ha d'essè tan ben escrit y tan cumplit, en so seu gènero, còm qualsevol des qui pasturau estampats en sa nostra llengo; y desde are *apelam* à n' es fallo *inapelable* des públich ignorant, perque don sa rahó à n' à qui pertòch.

Aquest nou Diccionari nostre anirà dedicat à n' ets infants d' uè, à n' es *Periquets* vessiats qu'encare no han esfuyada cap cartilla, y à ses *Cuanitetes* qu'encare no duien coua ni truñelletes amollades, ni van encare à fé es cantus-sòl à cap costura d'aquelles de botiga amb una pòst devant es portal des carré.

Si mos surt bé, còm es probable, tot romandrà à la casa; vol dí que no haurém de compartí sa glòria amb cap casta de literats entesos ni sense entendre. No obstant, en obsèqui de la veritat hem de confessá que sa nostra empresa per ventura no hauria arribada à tan bon terme, si no haguéssem aprofitat sa desinteres-sada col·laboració d'unes quantes dides y *teteys*, que mos hi han donat una manta.

En cauré bé, mos cuidarém de fé un prospècte gròs de quatre planes, y l' es-camparém per tot arreu, per qui'n vulga. Are per are, just en donarém un es-capoló petit des nostre Diccionari, per que tothòm comènsi à entrá en talent.

Aquí teniu sa mòstra:

<i>Am-am.....</i>	vol dí. Menjá, badá sa boca.
<i>Aaaaay! ....</i>	Un joquet, una moxonía.
<i>A-ay! ....</i>	Amenassa.
<i>Bab-Bab....</i>	Son pare.
<i>Bé.....</i>	Una besada.
<i>Bè.e.....</i>	Un xotet.
<i>Pò-bò.....</i>	Una xuetadó o altre golosina.
<i>Bub-bù.....</i>	Un canet.
<i>Co-còu.....</i>	Sa cuyna.
<i>Dins-dins...</i>	Doblès.
<i>El-é.....</i>	Provehirse.
<i>Gug-qu.....</i>	Moxonía.
<i>Hi-hiii... .</i>	Sa porcelleta.
<i>Lu-lu-lu....</i>	S'endiòt.
<i>Ma .....</i>	Es germá.
<i>Mam-mam..</i>	Mamá.
<i>Ma-mau....</i>	Sa pò.
<i>Ma-may ....</i>	Sa mare.
<i>Mé.....</i>	Aygo.
<i>Hè.e ...?....</i>	Un añell.
<i>Máuu.....</i>	Es bòu.
<i>No-no.....</i>	Dormí.
<i>Nòu-nòu....</i>	Es vestit.
<i>Mèu .....</i>	Es meix.
<i>Ni-ni.....</i>	Un infant.
<i>Néma-néma.</i>	Menjá.
<i>Nèu-nèu....</i>	Es pòrch.
<i>Oh-òh.....</i>	Lo polit.
<i>Oy-oy.....</i>	Mal o dolor.
<i>Pap-pap....</i>	Son pare.
<i>Pè-pèna....</i>	Brutó.
<i>Pum.....</i>	Sucòt o cayguda.
<i>Pum-pam..</i>	S'escopeta.
<i>Piu-piu....</i>	Un gorrió.
<i>Qui-qui....</i>	Es gall.
<i>Tac-tac....</i>	Pegá.
<i>Tas-tá .....</i>	Agontarse dret.
<i>Ta-tá .....</i>	Una bistia.
<i>Taaat .....</i>	Guaytá.
<i>Tay-tay.....</i>	Es guinavet.
<i>Te-tey .....</i>	Atòta.

*Ti-bit.....* » Un auzell.  
*Ti-tita.....* » Carn.  
*Xim-xim....* » Sa música.

Un altre dia publicarém ses condicions de suscripció, per acabá d'enllepoli.

UN VIUDO EN SIS INFANTS.

## XEREMIADES.

Es trabays caritatius en profit d' ets inundats seguexen encar'are.

Diumente passat es Conservatori doná un gran concèrt, de bell de dia à dins sa Llonja. Hey acudiren més de tres mil personnes, y hey prengué part, se pòt di, casi tota la plana majó des músichs de Ciutat. Hey dexavan entrá per no res, y cayguéren dins sa bassina uns 270 duros.

Sa societat *La Protectora* també doná una funció amb so mateix objècte, y aplegá devés 35 duros, sense contá ses cantiàts qu' es sòcios donarán per suscripció. Altres societats també pensan f'una cosa per l'estil.

Dilluns passat comensá en es Circo sa rifa d' objèctes regalats. Hey assistiren es General, es Governadó, el Bisbe, s' Alcalde, y una gentada fòra mida. Es primé dia no més, es producte de sa rifa, passá d'onze mil reals.

Tot axò s'ha fet, y encare cassam. L' IGNORANCIA envia amb satisfacció sa séua humil enhorabòna à tothòm que haja presa part en aquestes obres caritatives.

\*\*

¿Vos recordau d'aquell amich nostre, que de la vila li enviáren un pané de prunes, y à sa Pòrta les hi feren seuvatges casi totes?

Ydò, s' altre dia també li enviáren un paneret d' esclata-sanchs, molt bons y gròssos, embolicadets cada un dins un papé. Còm el vā tení à ca-séua que l' desfè, trobà ets esclata-sanchs tots trepanats de forats de punxa, que no n'hi havia un de sencè.

A sa Pòrta havian cregut si allò de aquell pané eran costelles empaperades, y volguéren aná à la segura.

\*\*

Sa nostra Diputació Provincial ha donats 500 duros p' ets inundats.

S' Ajuntament n'ha donats 100 De que no n' haja pogut doná més, apesà des séus bons desitjos, no es un tot sol qui'n té sa culpa.

Si qualcú tròba magre aquest donatiu, pòt contestá s' Ajuntament:—;Fiets, allá ahont no n'hi ha, que no n'hi cerquen!

Y estarà carregat de rahó.

\*\*

Malés notícies corren respècte de sa Filoxera, que segons diuen ja es à Canaries. Ara aquí à Mallorca comensan à ferli la guèrra de bon de veres.

Derrera ses conferencies donades à Ciutat, han vengudes ses que s'han donat à algunes viles. Don Lluís Pou en doná dues à Felanitx, y Don Pere Estelrich una à Santa Margalida. Axò es lo que importa: qu' es pagesos sàpien lo que fa al cas y estigan dispòsts à fé tot quant se puga per impedí s'entrada à n' aquest mal hoste, que si arribás à vení, arruinaria tanta gent.

També dimecres passat hey hagué contra sa Filoxera una reunió convocada à Ciutat p' ets Ateneos manacorí y felanitxé.

Alabam à n' el Sr. Estelrich sa bona idèa que tengué, de doná en mallorquí sa conferència à n' es seus payssans. Lo que deya aquell pagés à un senyó forasté: —«¡Qu' es desengan, senyó: no hey ha llengo més clara que sa mallorquina!»

Y lo qu' es p' es nostros pagesos, te-nia rahó.

\*\*

Ets Ajuntaments de Felanitx, d' Inca, d' Artá, de Sa Pobla y algunes autres viles, han enviades cantidats bastant crescudes, còm à donatiu à n' ets inundats. En canvi, n' hi ha molts d' altres d' Ajuntaments pagesos qu' encare no s' han donat à rebre.

Esperem à veure que farán. No pòren dí mal del dia fins que passat sia.

\*\*

Are han fundada un'altra sociedat de vapors qu' anirán de Palma à Marsella amb escala à Barcelona. Conta amb un capital de 70,000 duros, y ja son à Londres ets encarregats de comprá un vapor nou.

Axò es un bon pensament, y voldriàm qu' anàs bé. Aquesta serà sa tercera sociedat de vapors qu' hey haurá à Mallorca.

¡Quina diferència d' are, à còm no més hey havia *El Rayo*, aquell llautet qu' emprava un més en cada viatge redó, d' aquí à Valencia o Barcelona!

¡Envant anam!

\*\*

A D. Vicens Llorens, Mestre des coristes des Conservatori, li han regalada es seus dexables una batuta molt hermosa. La se mereix.

Que la puga manetjá molts anys.

\*\*

Vat' aquí un pas de riure que contava un periòdich aquests dies:

Un municipal, dins una taverna de s' Hostalet den Cañellas, posá messions qu' amb un cop de sabre tayaria sa sòca d' un ametlé qu' hey havia en es corral. Van allá: l' hom se destira de s'arma, l' alsà, pégat esclafit... y si no va fè

trossos s' ametlé, va fé trossos es sàbrot, romantquentli s' empuñadura en ses mans.

*¡Que se lo dé!*

\*\*

Alguns suscriptós estàns encarats en que parlem d' un sabaté que s' entretén amb enseñá una monèa, per conte d' enseñá à n' es séus infants sa doctrina cristiana.

Y ben mirat, ¿que li poreu di? Ell respondrà que cadascú à ca-séua fa lo que vol.

\*\*

Un altre suscriptó de Pina també se quéxa de que no li envian sa correspondència desde Algayda si no cada dissapte. Lo milló seria que fés la bona à s' Administradó de corrèus.

Ja estàns pitjó es porrerenchs, que desde que's Carril los díus sa correspondència, la reben en 8 ó 9 hòres de retràs.

Mirau qu' es molt qu' en aquesta terra de ses ensaymades, fins y tot es carril haja de serví per fé anà ses còses à pòch a pòch!

\*\*

Conversavan dos pagesos:

—¡Mira, (deya un) que les hem passades tristes amb aquests tres anys de sequedad!

—Si, (responia s' altre,) però no es axò lo pitjó. Are vendrà lo bò.

—¿Com es arc?

—No serà estat res encare s' estreñedat d' aygo.....

—¿Ydò?

—¿Ydò dius? ¡S' estreñedat de ví, en dia que mos arribará sa filoxera!

\*\*

Es qui comandan d' es tram-via, en llòch de ferhi tirá muls y mules, fraccian de ferlo caminà amb una màquina d' ayre comprimit.

Si aquesta màquina per fé redolá es tram-via no més ha mesté ayre, aconseyam à n' es qui la volen posá, que's dirigescan à s' Ajuntament; que lo qu' es d' ayre, en té una caxa plena.

\*\*

Es mes de Febré de l' any qui vé, tendrà cinc diumenges: cosa molt rara que no més succeyex un pich cada trecents anys.

Proposam una cosa: qu' en memòria d' aquest fet tan raro, s' Ajuntament acòrdi que sa séua banda tocà en es passetx cada vegada qu' es Febré tendrà cinc diumenges.

Així taparà sa boca à n' es marmudós; y tots es ciutadans tendrán sa ditxa de sentí tocá sa banda de s' Ajuntament amb bastanta freqüència: un pich cada tres sigles.

\*\*

En es carré den Sans s' en es seguida aquests dies una de bona.

Veureu qu' un atlotet tornava dé duví, amb sa botella en sa ma; travela, cau, romp sa botella, y s'en va à cas-seua plorant.

Una nina qui venia des forn, de dí una coca, repara en terra es cul de sa botella qu' havia romàs allá, amb una mica de ví. Amb sa golosía de beurel, dixa sa coca demunt es portal d' una escaleta... Passa un cà, y ley pren. Ara figurauvos es plòrs y crits de sa nina.

Aquí no hi vendrà mal parodiá sa fábula:

Los que por cuestiones  
De poco momento  
Olvidan la coca,  
Llévense este ejemplo.

\*\*

S' escena passa à una estació des Ferro-carril, l' endemà d' havè variat ses hòres. Son les dues y un quart.

—Bon dia tenga: ¡Me vol di quin' hora surt es tren de les dues y mitja?

—A les dues y trenta.

—Gracies. (Sortint desfòra:) Les dues y trenta!... ja serà horabaxa.

## PORROS-FUYES.


SOLUCIONS À LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—*Tres ujastres y tres más, conte just, son sis ujastres.*

SEMLANSES.—1. *En que dí corona.*  
2. *En que no habita dins Ciutat.*  
3. *En que sortí toca ròba.*  
4. *En qu' ha mesté tres canes per agontarse dret.*

ENDEVINAYA.—*Sa lletra A.*

GEROGLIFICH.



J. L.

— SEMBLANSES.

1. ¿En que s' assembla es Moll à una atloteta de quinze anys?
2. ¿Y un perruqué à un carté de Ciutat?
3. ¿Y una botella d' aygo florida à una capsà de mistos?
4. ¿Y una sociedat anònima à un barrobi?

— ENDEVINAYA.

Amb moltes altres,  
Còm forem mòrtes  
Y embalsamades,  
Mos fèrem monjes.  
Y ben estretes,  
Esperam s' hora  
De fé contenta  
Sa gent més pòbre..

P.

(*Ses solucions, dissapte qui vén, si som vius.*)